



LESOTHO

Government Gazette

Vol. 66

Friday – 31st December, 2021

No. 117

CONTENTS

No.

Page

LEGAL NOTICE

- | | |
|-----|---|
| 142 | Public Health (COVID-19) (Risk Determination and 1923
Mitigation Measures) (Amendment) (No. 4) Regulations, 2021 |
|-----|---|

Published by the Authority of His Majesty the King
Price: M51.00

LEGAL NOTICE NO. 142 OF 2021

Public Health (COVID-19) (Risk Determination and Mitigation Measures) (Amendment) (No.4) Regulations, 2021

In exercise of the powers conferred on me under sections 16, 17, 18, 38, 43 and 89 of the Public Health Act, 1970¹, and in respect of the disaster-induced state of emergency declared by the Right Honourable the Prime Minister under sections 3 and 15 of the Disaster Management Act, 1997² against COVID-19 pandemic, I,

SEMANO SEKATLE

Minister responsible for health, make the following regulations -

Citation and commencement

1. These regulations may be cited as the Public Health (COVID-19) (Risk Determination and Mitigation Measures) (Amendment) (No.4) Regulations, 2021 and shall come into operation on the 1st of January, 2022.

Amendment of regulation 3

2. Regulation 3 of the Public Health (COVID-19) (Risk Determination and Mitigation Measures) (Amendment) (No. 10) Regulations, 2021³ (referred to in these regulations as the “Principal Regulations”) is amended -

- (a) in subregulation (2)(a)(ii), by inserting the following in line 2 after “hour” -
 - (i) “or an antigen rapid test certificate”;
- (b) in subregulation (5) by -
 - (i) deleting “and” in paragraph (f);
 - (ii) deleting the fullstop in paragraph (g) and substituting a semi-colon and “and”;
 - (iii) inserting the following paragraph after

paragraph (g) -

“(h) Teele Bridge; and

- (c) by inserting the following subsections after subsection (19) -

“(20) A person who in accordance with Schedule I, is identified under a category of persons who are required to be vaccinated by a health vaccinator, nurse or medical practitioner, shall not engage in work, perform duties, provide or acquire services at any institution or place of work, study or business unless -

- (a) the person has received at least one dose of an approved COVID-19 vaccine;
- (b) the person has received or has evidence of a booking to receive a second dose of the approved COVID-19 vaccine within two months of the first dose.

(21) A parent or guardian of a child who is between 12 to 17 years, shall ensure that the child is vaccinated by a health vaccinator, nurse or medical practitioner.

(22) A person or child subject to the requirements of subsection (20) or (21), shall after receiving COVID-19 vaccination, be issued with a COVID-19 vaccination card signed by a legally qualified and licensed medical practitioner.

(23) Notwithstanding the provisions of subsection (20) and (21), a person may engage in work, perform duties, provide or acquire services at an institution or place of work or business, or the child may not be vaccinated if -

- (a) the person or child has a medical certificate issued by a legally qualified and

licensed medical practitioner, certifying that the person has a medical condition which exempts him from receiving the COVID-19 vaccine on either a temporary or permanent basis;

- (b) the medical certificate specifies the nature and conditions of the medical condition which exempts the person or child from receiving the COVID-19 vaccine and the basis on which it applies, which the person or child shall comply with; or
- (c) the Director-General, Health Services, has endorsed the exemption.

(24) A person or child shall, on request, by a public health or a law enforcement officer, provide proof of their vaccination status or in case of the person who is an employee, on request from the chief accounting officer, manager, an owner or person in charge of an institution, enterprise, facility, entity, place of work, study or business or an organizer of an event.

(25) Where a person or child fails to comply with subregulation (24), a public health or law enforcement officer may direct the person to do such things as are reasonably necessary to comply with the subregulation.

(26) A chief accounting officer, manager, an owner or a person who is in charge of an institution, enterprise, facility, entity, place of work, study or business or an organizer of an activity, shall take all necessary steps to ensure that a person does not enter, remain, provide or acquire services on the premises if the person is not vaccinated in accordance with these regulations and Schedule I.

(27) A chief accounting officer, manager, an owner or a person who is in charge of an institution, enterprise, facility, entity, place of work, study or business or an organizer of an activity, shall keep a register regarding vaccination status of employees, students and where applicable guests or attendees and shall ensure that the register is made available to a public health officer or law enforcement officer on request.”.

Amendment regulation 15

3. Regulation 15(1) of the Principal Regulations is amended by inserting after “(12)”, “(26)”.

Amendment of Schedule

4. The Principal Regulations are amended by deleting Schedule I and substituting the attached Schedule.

DATED: 30TH DECEMBER, 2021

**SEMANO SEKATLE
MINISTER OF HEALTH**

NOTE

1. Act No. 12 of 1970
2. Act No. 2 of 1997
3. L.N. No. 119 of 2021

5.1 ANNEX A: RISK DETERMINATION AND MITIGATING MEASURES FOR SOCIAL ACTIVITIES

SUPER SPREADER GROUP DESCRIPTION	SITUATION LEVEL 0 (GREEN)	SITUATION LEVEL 1 (BLUE)	SITUATION LEVEL 2 (PURPLE)	SITUATION LEVEL 3 (ORANGE)	SITUATION LEVEL 4 (RED)
	LOW RISK OF TRANSMISSION	LOW RISK OF TRANSMISSION	MODERATE RISK OF TRANSMISSION	HIGH RISK OF TRANSMISSION	VERY HIGH RISK OF TRANSMISSION
Schools	Permitted	A Schools open with adherence to Standard Risk-Based Guidelines that include: students attending school on rotational basis observing all set school policies. Schoolbus drivers should operate at full capacity, disinfect daily, sanitise the students and ensure that students always wear face-masks.	Schools open with adherence to Standard Risk-Based Guidelines that include students attending school on rotational basis observing all set school based COVID-19 policies. Schoolbus drivers should operate at full capacity, disinfect daily, sanitise the students and ensure that students always wear face-masks.	Schools open with adherence to Standard Risk-Based Guidelines that include students attending school on rotational basis observing all set school based COVID-19 policies. Schoolbus drivers should operate at 50% capacity, disinfect daily, sanitise the students and ensure that students always wear face-masks.	Physical school attendance is restricted except for virtual teaching
Likolo	Likolo li butsoe	Likolo li butsoe li ipapititse le melašana e akaretsang e kenyeletsang: barutuoa ho chenchana ho chenchana ka mekhahlelo ho lateloa lipehelotsohletsa COVID-19.	Likolo li butsoe li ipapititse le melašana e akaretsang e kenyeletsang: barutuoa ho chenchana ho chenchana ka mekhahlelo ho lateloa lipehelotsohletsa COVID-19.	Likolo li butsoe li ipapititse le melašana e akaretsang e kenyeletsang: barutuoa ho chenchana ho chenchana ka mekhahlelo ho lateloa lipehelotsohletsa COVID-19.	Likololilumelletsoefela ho kena ka marang-rang

Baqhobi bamakoloi Baqhoiba - Makoloi a nke 50% ea bahloekise makaloi letsatsi makoloibahloekisemakaloi-barutuoa, mme ba qhobi le letsatsi ka sebolae-letsatsi le letsatsi ka bahloekise makaloi letsatsi kokoana-hloko ho latela sebolae-kokoana-hloko ho le letsatsi ka sebolae-melaoana ea naha, banyanyatseba ka sebolae-kokoana-hloko ho latelame-atse bana ka sebolae-banyanyatsebana ka sebolae-kokoana-hloko le ho bona laea-kokona-hloko le ho bona ka sebolae-kokona-hore baroala limonkoana ka bona horebaroalal-hloko le ho bona hore ba linako tsohle. imonkoana ka linakotsohle. roala limonkoana ka linakotsohle.

Permitted

Institutions of Higher Learning

Institutions of Higher Learning- Institutions of Higher Learning- Physical learning attending open with adherence to ing open with adherence to ing open with adherence to Standard Risk-Based Guide- Standard Risk-Based Guide- Standard Risk-Based Guide- lines including rotational lines including rotational lines including rotational basis of students observing basis of students observing basis of students observing all COVID-19 policies. all COVID-19 policies. all COVID-19 policies.

Litsitsathuto e phameng

Litsi li butsoe

Litsi libutsoe ho ipapisitsoe Litsi libutsoe ho ipapisitsoe Litsi libutsoe ho ipapisitsoe le melaoana e akhang ho le melaoana e akhang ho le melaoana e akhang ho chenchana ka mekhahlelo chenchana ka mekhahlelo chenchana ka mekhahlelo hoo baithuti ho ntse ho late-hoa baithuti ho ntse ho late-hoa baithuti ho ntse ho late-loa lipehelo tsohle tsa loa lipehelo tsohle tsa loa lipehelo tsohle tsa Covid-19 Covid-19 Covid-19

Initiation\Traditional Schools	Open while observing COVID-19 protocols.	Not Permitted	Not Permitted	Not Permitted
Lebollo	Lebollo le buletsoe, ho lateloa lipehelo tsaCOVID-19	Lebollo le thibetsoe	Lebollo le thibetsoe	Lebollo le thibetsoe
Churches	Permitted	50% capacity of the church building/yard observing physical distancing. The service should last for three (3) hours. Facemasks covering nose & mouth must be worn all the time including when singing. Allow 1 hour disinfection between services. Night services and vigils not permitted.	30% capacity of the church inside and a maximum of 300people if outside observing physical distancing. The service should last for not more than two (2) hours. Facemasks covering nose & mouth must be worn through out the service including when singing. Allow 1 hour disinfection between services. Night services and vigils not permitted.	25% capacity of the church inside only observing physical distancing. The service should last for not more than two (2) hours. Facemasks covering nose & mouth must be worn through out the service including when singing. Allow 1 hour disinfection between services. Night services and vigils not permitted.
Likereke	Liphutheho le litše-beletsoetsohletsakereke li lumelletsoe	Phutheho ea batho ba etsang 50% ea sebaka ha tšebeletso e ka hare kapa kantele kereke ba sielane sebaka pakeng tsa bona. Tšebeletso e se fete lihora tse tharo (3 hours).	Phutheho ea batho baetsang 30% ealebaka ho tšebeletso e ka harakereke, kapa palo ea batho ba sa feteng 300 ha kerekefeelabasielamesepakeng tsa bona. Tšebeletso e le kantele ho kereke ba sielane sebaka lipakeng tsa bona. Tšebeletso e se fete lihora tse peli (2 hours).	Phutheho eabathobaetsang2,5% ealebakaka tšebeletso e ka hare ho kerekefeelabasielamesepakeng tsa bona. Tšebeletso e se fete lihoratsepeli (2 hours). Phutheho e roalelimonkoana ka nakotsohle le ha ho binoa. Ho nkuoe hora ho hloekisa kereke lipakeng tsa litšebeletso. Litšebeletso bosiu li koetsoe.
				All physical church services and gatherings are restricted except for virtual ones
				Liphutheho le litšebeletsoetsohleloangkerekeke li thibetsoentle le feelatseitšoaroang ka marang-rang

Wedding	100% permitted	<p>Allow 50% capacity if inside and 500 people if in an open outdoor setting observing physical distancing and other Covid-19 protocols including always wearing of masks. Wedding to last for three (3) hours. No alcohol, no alcohol not allowed.</p> <p>Allow only 300 people outdoor observing physical distancing and other Covid-19 protocols including always wearing of masks. Wedding to last for two (2) hours only. No alcohol, no pre-packed buffet service, only pre-packed meals.</p>	<p>Only wedding couple, their 2 witnesses and officiant (marriage officer/priest) with proceedings restricted to outdoors for only 2 hours. No buffet service, only pre-packed meals.</p>
MoketeoaLenyalo	Moketeoalenyalo lumeletsoe	<p>o Ho lumeletsoe feela batho ba etsang 50% eas ebaka ha tšebelsetso e le ka hare kapa ba 500 ha tšebelsetso e le kantle ba sielane sebaka lipakeng ba bile baroetse limonkoana ka linako tsohle. Batho ba se ingoathele. Mothamahane ha oa lumel'loa.</p> <p>Ho lumeletsoe feela batho ba 300 ka tšebelsetso e kantle, bathoba 50 ka tšebelsetso e kantle, basielane sebaka lipakeng ba bile baroetse limonkoana ka pakeng ba bile baroetse limonkoana ka linako tsohle. Tšebelsetso e nke hora tse tharo feela. Tšebelsetso e nke hora tse tharo feela. Batho ba se ingoathele. Mothamahane ha oalumel'goathele. Mothamahane ha oa lumel'loa.</p>	<p>Ho lumeletsoe feela banyalani, lipakitsa bona tse peli le monyalisi (ofisirica-manyalo kapa moruti), ka ntle ka nakoea hora tsepeli. Ho se be le lijotsephakoang le mothamahane, e belijotsephuthetsoengfeela.</p>

Funeral

The burial service should be in the morning, outdoors attended by not more than 300 people with physical distancing, men at the grave yard to help with burial and be completed within 3 hours not later than 10 am. Facemasks covering nose and mouth must be worn all the time. The deceased must be buried nose and mouth within seven (7) days. No viewing of corpse at home. Nuclear family members should identify, view and collect the corpse during the morning of the burial day at the mortuary. Use protective clothing for handling the burial tools and coffin.

The burial service should be in the morning, outdoors attended by not more than 200 people with physical distancing, men at the grave yard to help with burial and be completed within 3 hours not later than 10 am. Only 5 speakers at the service plus church service. Facemasks covering nose and mouth must be worn all the time. The deceased must be buried within seven (7) days. No viewing of corpse at home. Nuclear family members should identify, view and collect the corpse during the morning of the burial day at the mortuary. Use protective clothing for handling the burial tools and coffin.

The burial service should be in the morning, outdoors attended by not more than 50 private family members with physical distancing, men at the grave yard to help with burial and be completed within 3 hours not later than 10 am. Only 5 speakers at the service plus church service. Facemasks covering nose and mouth must be worn all the time. The deceased must be buried within seven (7) days. No viewing of corpse at home. Nuclear family members should identify, view and collect the corpse during the morning of the burial day at the mortuary. Use protective clothing for handling the burial tools and coffin.

No people allowed to pay respects at the home of the deceased. No hosting of daily prayer session. No night vigil or Friday evening prayer service. No memorial services except virtual ones only. No slaughtering of animals and serving

TšebelisoaLefu

Tšebeliso ea lefu e tšobeliso ea lefu e tšoaroe-
tšoaroe hoseng, e nke hoseng kantle moo ho bule-
hora tse tharo (3), hileng ka batho safeteng
mme ea be e phethetsoe ka mmee be e phethetsoe ka
soe ka hora ea eng, e nke hora tsethara (3),
leshome (10) hoseng. hora ea leshome (10) hoseng.

Banna e be bona feela ba
eang mabilteng ho thusa ho
pata mofu. Bohle ba roale
limonkoana tse koahelang
nko le molomo ka nako
eohle. Mofu a bolokoe
Nakong ea matsatsi a
supileng (7). Lekese le seke
la buloa le ho bona mofu
hae. Litho tsa lelapa li tla
supa, ho bona le ho lata
mofu 'moshareng hoseng
hoa letsatsi la lepatso. Ho
roaloe litšireletsi ho tšoara
lisebelisoa tsa lepatso
lelekese.

Ha ho ealumelloa:

Ho eamatšelisong.

Thapelo ea letsatsi le letsatsi.

Sehopotso sa mofu ntle le sa

samarang-rang feela.

Ho sebelisa kharafu e le

ngoe.

Tšebelisoa lefu e tšoaroe-
hoseng kantle moo ho bule-
hileng kelithotsalelapatsafeteng
50 basielanesebakalipakeng,
e nke hora tsethara (3),
mmee be e phethetsoe
ka hora ea leshome (10) ho-

Banna e be bona feela ba
eang mabilteng ho thusa ho
pata mofu. Tšebeliso eang
lepatso ho buoe libui tse
hlano (5) feela. Bohle ba
roale limonkoana tse koahelang
nko le molomo ka nako
eohle. Mofu a bolokoe
Nakong ea matsatsi a
supileng (7). Lekese le seke
la buloa le ho bona mofu
hae. Litho tsa lelapa li tla
supa, ho bona le ho lata
mofu 'moshareng hoseng
hoa letsatsi la lepatso. Ho
roaloe litšireletsi ho tšoara
lisebelisoa tsa lepatso le
lekese.

Ha ho ealumelloa:

Ho eamatšelisong.

Thapelo ea letsatsi le letsatsi.

Sehopotso sa mofu ntle le sa

marang-rang feela.

Ho sebelisa kharafu e le

ngoe. Ho hlaliphoofofo.

Ho phehalijo.

Tšebelisoa lefu e tšoaroe-
hoseng kantle moo ho bule-
hileng ka batho safeteng
100 basielanesebakalipakeng,
eng, e nke hora tsethara (3),
mmee be e phethetsoe ka
hora ea leshome (10) ho-

Banna e be bona feela ba
eang mabilteng ho thusa ho
pata mofu. Tšebeliso eang
lepatso ho buoe libui tse
hlano (5) feela. Bohle ba
roale limonkoana tse koahelang
nko le molomo ka
nako eohle. Mofu a bolokoe
Nakong ea matsatsi a
supileng (7). Lekese le seke
la buloa le ho bona mofu
hae. Litho tsa lelapa li tla
supa, ho bona le ho lata
mofu 'moshareng hoseng
hoa letsatsi la lepatso. Ho
roaloe litšireletsi ho tšoara
lisebelisoa tsa lepatso le
lekese.

Ha ho ealumelloa:

Ho eamatšelisong.

Thapelo ea letsatsi le let-

satsi.

Sehopotso sa mofu ntle le

sa marang-rang feela.

Ho sebelisa kharafu e le

ngoe. Ho hlaba

liphoofolo. Ho phehalijo.

Social/Family Gatherings	Permitted	<p>Allow 50% capacity if inside door only observing physical distancing and other Covid-19 protocols including always wearing of masks.</p> <p>Allow only 300 people outdoor setting observing physical distancing and other Covid-19 protocols including always wearing of masks. 19 protocols including alcohol wearing of masks. Activity to last for three (3) hours only. Alcohol allowed only in family settings.No buffet services.</p>	All gatherings not permitted
Mekete le meketjana ea Malapa	Meketeohle elumel-letsoe	<p>Ho lumetsoe feela batho ba tse- 300 ka tšebeliso e ka kantle, otamalapa ka basielanesebakalipakeng ba baroetselimonkoana ka bile baroetselimonkoana ka linako tsohle. Mothamahane o lumelletsoe feela ho hora tse tharo feela. baroetselimonkoana ka noelloalapeng.Batho ba se ingoathele.</p>	Meketeohle e thibetsoe
Entertainment Industry	Permitted	<p>Entertainment permitted subject to issuance of permit by the Police.Allow 50% capacity for indoor & outdoor events in privately owned places during weekends only with more than 300 people. Provide not less than five security guards/bouncers.</p> <p>Permitted for outdoor events and performances in privately owned places during weekends only with more than 300 people. All events must be complete by 19:00 hours. Ensure sanitizing and registration of masks at all times with no alcohol at all and must observe all other Covid-19 Protocols.</p>	Not Permitted except for virtual events

Events: must be completed by 10:00pm. Must provide two bouncers.

Strictly screen, register with IDs and vaccination certificates on prescribed Covid-19 form and sanitize at the entrance. Masks must be worn at all times and ensure physical distancing while observing all other COVID-19 protocols.

Mino, menyakoe le boithabiso
 Meketeeohlealipina Li tumello (permit) ke Se-polesa. Boithabiso lumelletsoe ka 50% sebaka ka hare le kantle libakeng tse nang le beng batsona. Ho balebeli ba seng ka tlase ho 5 bafanang ka tsireletso le polokeho Papatso ea ateng: E lumelletsoe Nako tsa tsebetso: 10:00 bostiu. Bohle ba ngolisoe boitsibiso le karete ea ken-telo ea COVID-19, ba banyanyatsoe sethibela baroale linako sielana sebaka lipakeng. Meketeeohleeamino, menyakoe le boithabiso e tsoa et-thibetsoe. Ho lumelletsoe-ntle, mafelo a feelathekisoea 'mino le lahisoatsateng, ho letsoe 'minobakengsa ho ipabatsa. Ho lateloe Ho lateloe COVID-19. ho hloek-isaamatoho ka sebo-lako. Bohle ba bangolisoe boitsibiso le karete ea ken-telo ea COVID-19, ho nakoana, mme ha mothamahaneka nakotsohle. Ho balebeli bonyanebababeli (2).

Sports Events	Sports permitted in the following manner:	Non-contact sports permitted with COVID-19 protocols.	Contact-sports not permitted while observing COVID-19 protocols.	Not Permitted
Sports Events	Sports permitted in the following manner:	Non-contact sports permitted with COVID-19 protocols.	Contact-sports not permitted while observing COVID-19 protocols.	Not Permitted
Sports Events	<ul style="list-style-type: none"> • Division matches to have a maximum of 2500 spectators in open stands and 500 for lower divisions. • Premier League and stadiums with sit-ins, allow 50 % capacity of the area for spectators. • The model will work for all Sporting Codes. 	<ul style="list-style-type: none"> • COVID-19 protocols including screening, registration and sanitize at the entrance. • Alcohol not allowed. • Organisers take full legal responsibility and liability for breaking of any protocols. 	<ul style="list-style-type: none"> • COVID-19 protocols including screening, registration and sanitize at the entrance. • Alcohol not allowed. 	Not Permitted
Sports Events	Strictly screen, register with IDs and vaccination certificates on prescribed Covid-19 form and sanitize at the entrance. Masks must be worn at all times and ensure physical distancing while observing all other COVID-19 protocols.	Strictly screen, register with IDs and vaccination certificates on prescribed Covid-19 form and sanitize at the entrance. Masks must be worn at all times and ensure physical distancing while observing all other COVID-19 protocols.	Strictly screen, register with IDs and vaccination certificates on prescribed Covid-19 form and sanitize at the entrance. Masks must be worn at all times and ensure physical distancing while observing all other COVID-19 protocols.	Not Permitted
Sports Events	Lipapali li lumelletsoe le bolateli, ho ntso ho lateloa lipehelo tsa COVID-19	Lipapali li lumelletsoe ka palo ea batšehetsi/babuhi ba safeteng halofo ea kakaretso ea sebaka. Bohle ba nkoe mocheso, bangolisoe tokamane ea boitsibiso le karete ea kenteleo ea COVID-19, ba be banyany-atsoe matsoho ka sethabela mafu. Bohle ba roale limonkoana ka linako tsohle ba ntse ba sielana sebaka lipakeng	Lipapalitseo ho thetsanoang le ho-sathetsano e buletsoe, 'me ho sebeteng babohi le batsehetsi. Ho lateloelepeh-elotsa COVID-19	Lipapalitsoe ho-thetsanoang li thibetsoe, mme ho lumelletsoe feelatsoe ho-sathetsanoang ho lateloelepeh-elotsa COVID-19
Sports Events	Lipapali	Lipapalitseo ho thetsanoang le ho-sathetsano e buletsoe, 'me ho sebeteng babohi le batsehetsi. Ho lateloelepeh-elotsa COVID-19	Lipapalitsoe ho-thetsanoang li thibetsoe, mme ho lumelletsoe feelatsoe ho-sathetsanoang ho lateloelepeh-elotsa COVID-19	Lipapalitsoe ho-thetsanoang li thibetsoe, mme ho lumelletsoe feelatsoe ho-sathetsanoang ho lateloelepeh-elotsa COVID-19

Political Gatherings	Permitted	Only local branches meetings allowed with 50% capacity inside and 500 people outside. Elective conferences allowed only with permission from Police based on these regulations.	Not Permitted	Not Permitted
	Permitted	<p>Only constituency rallies and meetings allowed with 50% capacity inside and 500 people outside. Elective conferences allowed only with permission from Police based on these regulations.</p> <p>Both rallies & elective conferences must last for three hours ending not later than 15:00 hours and observe all COVID19 protocols as follows: (strictly screen, register with IDs and vaccination certificates on prescribed Covid-19 form and sanitize at the entrance. Masks must be worn at all times and ensure physical distancing)</p>	Not Permitted	Not Permitted
Libokatsa Lipolotiki	Permitted	<p>Ho lumelletsoe feela seboka/phutheho ea Lebatooa ka 50% ea batho kahare kapa batho ba 500 ha e le kantle.</p> <p>Liboka tsa khetho ea likomiti li lumelletsoe ka ho kopa le ho fuoa tumello ke Sepolesa ho ipapitsiso le melaoana ena.</p>	Not Permitted	Not Permitted
Libokatsa Lipolotiki	Not Permitted	<p>Ho buletsoe feela sehlopha sa makaleng le batho ba 100. Ho lateloelehelotsa COVID19 (tlhahlobo, ho hlaphamathisa, ho ngolisamonyako, le ho bolokasebaka se bolokeng hileng pakeng samotho le mong le ho roalalimmonkoana ka linakotsohle), kopano e se fete lihoratsethano, mmeceabe phetsetsoe ka hora eabore raramantsiboea. Mothamane ha oalumelloa.</p>	Not Permitted	Not Permitted

<p>Sebaka se fete lihoratse 3, mme sa be se phethetsoe ka-hora ea boraro mantsiboea. Ho kenoe sebokeng le khethong ea likomiti ka ho ingolisa ka ID le Vaccine cards, ho roaloe limonkoana ka linako tsohle, ho sielanoe sebaka lipakeng</p>	<p>Permitted</p> <p>Maximum of 500 people outdoor, last not more than 3 hours and be completed by 15:00hrs. Screen, register with IDs and vaccination certificates prescribed observe physical distancing Covid-19 form and sanitize at the entrance. Masks must be worn at all times and ensure physical distancing.</p>	<p>Maximum of 300 people outside for COVID-19 awareness only. No food and alcohol. Should last for two hours and completed by 15:00hrs.</p> <p>Maximum of 100 people outside for COVID-19 awareness only. No food and alcohol. Should last for two hours and completed by 15:00hrs.</p> <p>Should last not more than 3 hours and be completed by 15:00hrs. Alcohol not allowed.</p>	<p>Maximum of 50 people outside for COVID-19 awareness only. No food and alcohol. Should last for two hours and be completed by 15:00hrs.</p>
<p>Lipitsotsohle sa sechaba li lumelletsoe</p>	<p>Lipitsotsohle li thibetsoe, ntlefeela le tsereretsoeng ho fetisamelaetsa le ho ruta ka COVID-19, ka palo eabathobasafeteng 50. Lijo le joala ha lialumelloa. Pitso e se fete lihoratsepeli, mmeea be e phethetsoe ka hora eaboraromantsiboea.</p>	<p>Lipitsotsohle li thibetsoe, ntlefeela le tsereretsoeng ho fetisamelaetsa le ho ruta ka COVID-19, ka palo eabathobasafeteng 100. Lijo ho sielanoe sebaka ka linako roaloe limonkoana le ho lula le joala ha lialumelloa. Pitso e se fete lihora ho sielanoesebaka ka e se fete lihoratsepeli, mme ea be e linakotsohle. Pitso e se fete mmeea be e phethetsoe ka hora ea boraro lihoratsetharo, mmeea be e hora eaboraromantsiboea.</p>	<p>Lipitsotsohle li thibetsoe, ntlefeela le tsereretsoeng ho fetisamelaetsa le ho ruta ka COVID-19, ka palo eabathobasafeteng 50. Lijo le joala ha lialumelloa. Pitso e se fete lihoratsepeli, mmeea be e phethetsoe ka hora eaboraromantsiboea.</p>

Public Recreational Areas (parks)	Permitted	Open observing COVID-19 Protocols including entrance by registering with ID and vaccination certificate on prescribed Covid-19 forms.	Not Permitted	Not Permitted
Libakatsa ho phomola le boithapollo lumelletsoe	Ho butletsoe libaka tsa ho phomola le boithapollo li lateloe lipehelo tsa COVID-19 tse kang ho kena ka boingoliso ba ID le vaccine cards.	Libakatsohletsa ho phomola le boithapollo li thibetsoe	Libakatsohletsa ho phomola le boithapollo li thibetsoe	Libakatsohletsa ho phomola le boithapollo li thibetsoe
Gyms	Open while observing COVID-19 Protocols. Disinfect surfaces of the equipments between use.	Open with 30% capacity of the facility inside with proper ventilation. Disinfect surfaces of the equipments between use at all times. Screen, register with IDs and vaccination certificates on prescribed Covid-19 form and sanitize the entrance. Wear masks all times, physical distancing & observe all COVID-19 protocols.	Open with 15% capacity of the facility inside with proper ventilation. Disinfect surfaces of the equipments between use at all times. Screening, registration with IDs and sanitization with IDs and sanitize the entrance. Masks must be worn at all times and ensure physical distancing while observing all other COVID-19 protocols.	Not Permitted
LitsitsaBoikoetliso	Li butsoe ho ipapisitsoe le lipehelotsa COVID-19. Ho	Li butsoe ka 30% ea sebaka ka hare ho meaho, ho butsoe moea o kenang le o tsoang (proper ventilation). Ho hloekisoa li sebelisoa tsa boikoetliso khafetsa. Bohle ba nkoe mocheso, bankoemocheso, bangolisoe ka ID le vaccine cards, ba be bahlaipatiso ho ka sethibelamafu. Ba roale limonkoana ka mehla ba ntse ba sielana sebaka ba lipakeng	Li butsoe ka 15% easebaka ka hare ho meaho, ho butsoe moea o kenang le o tsoang (proper ventilation). Ho hloekisoa li sebelisoa tsa boikoetliso khafetsa. Bohle ba nkoe mocheso, bankoemocheso, bangolisoe ka ID le vaccine cards, ba be bahlaipatiso ho ka sethibelamafu. Ba roale limonkoana ka mehla ba ntse ba sielana sebaka ba lipakeng	Libakatsohletsa boikoetliso li thibetsoe

Industrial Action (picketing, protests, demonstrations)	Permitted	Not permitted	Not permitted	Not permitted
Mats'olo a boipelaetso	Mats'olo le mekoloko eohle ea boipelaetso e lumelletsoe	Mats'olo le mekoloko eohle ea boipelaetso e thibetsoe	Mats'olo le mekoloko eohle ea boipelaetso e thibetsoe	Mats'olo le mekoloko eohle ea boipelaetso e thibetsoe
Correctional Services	Permitted	Restrict visitors to only nu- clear family, health care workers, legal counsel and oversight bodies.	Movement outside Correc- tional Institutions premises should be authorised by the Commissioner.	Only investigations and medical referrals to health facilities for life threatening and emergency disease con- ditions
		Restrict escorts to Court at- tendance and health facili- ties. Observe COVID-19 proto- cols.	Introduce remote remands and Restrict escorts to sched- uled Court Cases	Movement outside Correc- tional Institutions premises should be authorised by the Commissioner.
		Movement outside Correc- tional Institutions premises should be authorised by the Commissioner.	Introduce remote remands. Conduct virtual court cases.	Introduce remote remands. Conduct virtual court cases.

Litsi tsa tlhabollo ea
 bats'oaruoa Ho etela, ho kena le
 ho tsoa litsing tsa tlhabollo
 habollo ho buletsoe soaruoalitsing
 sathabollo e be feela ba malapa,
 bafani ba litsebeletso, le bo
 ramolao itsebeletso, le boramolaoba
 ba bona mmoho le bosebona
 mmoho le bosebeletso, le bo
 bohlokoa. sibo bong bobohlokoa.

<p>International Travel (Ports of Entry)</p>	<p>Permitted Departing and Arrivals including Tourists: Permitted while observing COVID-19 protocols including 72 hrs negative certificate.</p>	<p>No movements across borders except for: Essential goods and services and all businesses including hawkers Medical reasons (with appointments) Migrant Workers Funerals for spouse, parents, children, siblings, inlaws and grandparents only Approved Covid-19 testing of all commercial cargo vehicle drivers and all those who cross into the country at ports of entry.</p>	<p>No movements across borders except for: Essential goods and services and all businesses including hawkers Medical reasons (with appointments) Migrant Workers Funerals for spouse, parents, children, siblings, inlaws and grandparents only Approved Covid-19 testing of all commercial cargo vehicle drivers and all those who cross into the country at ports of entry.</p>
	<p>Permitted Departing and Arrivals including Tourists: Permitted while observing COVID-19 protocols including 72 hrs negative certificate.</p>	<p>No movements across borders except for: Essential goods and services and all businesses including hawkers Medical reasons (with appointments) Migrant Workers Funerals for spouse, parents, children, siblings, inlaws and grandparents only Approved Covid-19 testing of all commercial cargo vehicle drivers and all those who cross into the country at ports of entry.</p>	<p>Only negative foreign drivers and other persons shall be allowed entry. Positive foreign drivers and persons shall be denied entry. testing Daily commuting workers and loitering of non travelers at the points of entry is</p>

haufi. Ba nang le likopot-
sekthethileng ka tumel-
loeaLetona la Bophelo.

Bakengsabanabaeangseko-
longletsatsi le letsatsi:
baqhobibamakoloi a nkang-
banabasekolobankebana ka
50% eaboholobakoloi,
bahloekisemakaloletsatsi le
letsatsi ka sebo-
laekokoana-hlokoahlate-
lamelaoanaanaha,
banyanyatsebana ka sebo-
laekokona-hloko le ho
bona horebaroalal-
imonkoana ka linakotsohle.

Batho balulang ka ntle ho
nahabats'clangletsatsi le let-
satsi ha baealumelloa.
Batho balulangbaeaholimmo
le tlaseba sena mabaka ka
borokhong ha baealumel-
loasebakeng se joalo.
Mekhahlelo e ts'è-
langkaofelaetiaipapisa le
lipehelotsehlahang-
tataisong.

5.2 RISK DETERMINATION AND MITIGATING MEASURES FOR ECONOMIC ACTIVITIES

	SITUATION LEVEL 0 GREEN	SITUATION LEVEL 1 BLUE	SITUATION LEVEL PURPLE	SITUATION LEVEL 3 ORANGE	SITUATION LEVEL 4 RED
	LOW RISK OF TRANSMISSION	LOW RISK OF TRANSMISSION CT1	MODERATE RISK OF TRANSMISSION CT2	HIGH RISK OF TRANSMISSION CT3	HIGH RISK OF TRANS- MISSION CT4
Textile Manufactur- ing (Labour inten- sive)	Permitted	Resume normal operating hours while observing all other COVID-19 protocols.	Resume normal operating hours while observing COVID-19 protocols.	Resume work with 50% maximum staff capacity. Introduce day shift from 07:00am to 05:00pm and night shift from 07:00pm to 05:00am with 1hour break	Resume work with 50% maximum staff capacity. In- troduce 08:00a.m to 4:00pm shift only with 1hour brake
Lifeme	Tšebetso cohle ea life- meng e buletsoe	Ho butsoe ka botlalo ho ipapisitsoe le liphehelo tsa Covid-19.	Ho butsoe ka botlalo ho ipapisitsoe le liphehelo tsa COVID-19.	Ho sebetsoe ka mekhahlelo e mmeli, oa letsatsi ebe ho tloha ka 07:00 hoseng ho isa 05:00 mantsiboea, oa bosiu ebe ho tloha ka 07:00 mantsiboea ho isa ho 05:00 hoseng. Mokhahlelo ka nngoe o nke basebetsi ba 50% ka khe- futso ea hora lipakeng	Ho sebetsoe ka mekhahlelo o le mong ho tloha ka 08:00 hoseng ho isa 4:00 mantsi- boea, nme mokhahlelo o nke basebetsi ba 50% ka khefutso ea hora lipakeng

Public Transport	Permitted		
4+1: Full capacity 15 seater: Full seated capacity, no standing 22 Seater: Full seated capacity, no standing Bus: Full seated capacity, no standing Aircon not on internal air circulation. Windows open. Ensure short halts for long distance trips.	4+1: Full capacity 15 seater: Full seated capacity, no standing 22 Seater: Full seated capacity, no standing Bus: Full seated capacity, no standing Aircon not on internal air circulation. Windows open. Ensure short halts for long distance trips.	4+1: 3 passengers not counting the driver 15 Seater: 11 passengers not counting the driver and his deputy. 22 Seater: 15 passengers not counting the driver and his deputy Bus: Occupy one seat on a two-seater bench, and occupy two seats on a three-seater bench, occupy only four seats at the backbench.	4+1: 3 passengers not counting the driver 15 Seater: 11 passengers not counting the driver and his deputy. 22 Seater: 15 passengers not counting the driver and his deputy Bus: Occupy one seat on a two-seater bench, and occupy two seats on a three-seater bench, occupy only four seats at the backbench.
No eating in the vehicles Wearing of masks and disinfection in accordance with National Guidelines	No eating in the vehicles Wearing of masks and disinfection in accordance with National Guidelines	Aircon not on internal air circulation. Windows open. Wearing of masks and disinfection in accordance with National Guidelines	Aircon not on internal air circulation. Windows open. Wearing of masks and disinfection in accordance with National Guidelines
4+1: Koloji e tlale 15-seater: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto. 22-seater: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto. Bus: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto. Ho sebelisoefehla-moea se hulelang moea ka ntle ho koloi. Lifestere li lule li butsoe.	4+1: Koloji e tlale 15-seater: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto. 22-seater: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto. Bus: Koloji e tlale, ho se be baeti ba emeng ka maoto. Ho sebelisoefehla-moea se hulelang moea ka ntle ho koloi. Lifestere li lule li butsoe.	4+1: Baetibabararo, le moqhobi 15-seater: Baetiba 11, moqhobi le Mothusi oahae. 22-seater: Baetiba 15, moqhobileMothusioahae. Bus: sebelisasetulo se le seng moo ho lulang-baeti bababeli, Sebelisalitulo se peli moo ho lulangbaetibabararo, sbebelisalitulo se feelase-tulongsa ho qetelamorao.	4+1: Baetibabararo, le moqhobi 15-seater: Baetiba 11, moqhobi le Mothusi oahae. 22-seater: Baetiba 15, moqhobileMothusioahae. Bus: sebelisasetulo se le seng moo ho lulang-baeti bababeli, Sebelisalitulo se peli moo ho lulangbaetibabararo, sbebelisalitulo se feelase-tulongsa ho qetelamorao.
Makoloi	Makoloi a baeti a se-betsa ka botlalo		

Koloji e me boharengba leeto le lelele, baeti batheohe ho ha hloakemoea.	Koloji e emeboharengbaleeto le lelele, baetibatheohe ho hahloakemoea.	sebelisalitlotse 'ne feelase-tulongsa ho qetelamorao.
Ho se jeloe ka koloing. Ho roaloe limonkoana ka linako tsohle. Ho sebelisoe se-bolaea-kokoana hloko ho latela melaoana eanaha.	Ho se jeloe ka koloing. Ho roaloe limonkoana ka linakotsohle. Ho sebelisoe se-bolaea-kokoanahloko ho latelamelaoanaeanaha	Ho sebelisoesefehla-moea se hulelangmoea ka ntle ho koloji. Lifestere li lule li butsoe.
		Koloji e emeboharengbaleeto le lelele, baetibatheohe ho hahloakemoea.
		Ho se jeloe ka koloing.
		Ho roaloe limonkoana ka linakotsohle. Ho sebelisoe se-bolaea-kokoanahloko ho latelamelaoanaeanaha.
Mining and Massive Construction Projects	Resume operations while observing COVID-19 Protocols. Introduce screening for all employees before resuming work.	Resume operations while observing COVID-19 Protocols. Introduce screening for all employees before resuming work.

Merafong le Mesebetsi e mēhoho	Ho butsoe ho ipapisitsoe le liphelotisa COVID-19.	Ho butsoe ho ipapisitsoe le liphelotisa COVID-19.	Ho butsoe ho ipapisitsoe le liphelotisa COVID-19.	Ho butsoe ho ipapisitsoe le liphelotisa COVID-19.
Mosebetsi e mong le emong a hlahlojoe-mochesopele a qalamosebetsi	Mosebetsi e mong le emong a hlahlojoe mocheso pele a qala mosebetsi qalamosebetsi	Mosebetsi e mong le emong a hlahlojoe-mochesopele a qalamosebetsi	Mosebetsi e mong le emong a hlahlojoe-mochesopele a qalamosebetsi	Mosebetsi e mong le emong a hlahlojoe-mochesopele a qalamosebetsi
Permitted	Resume normal operations while observing COVID-19 protocols.	Restrict number of people per store, 1 person per every square meter. Opening from 08:00a.m and close at 06:00 p.m.	Restrict number of people per store, 1 person per every square meter. Opening from 08:00a.m and close at 04:00 p.m.	Restrict number of people per store, 1 person per every square meter. Opening from 08:00a.m and close at 04:00 p.m.
Hardware, Retail Supermarkets and Grocery Shops & Cafes	Mabenkele a butsetsoe ka botlalo ho nitse ho lateloa liphelotisa boipaballo ba COVID-19	Ho laoloetsubuhlellano le ho bula ho tloha ka 08:00 hoseng ho fihlela ka 08:00 mantsiboea. Ho sebeliso-senyanyatsisa ho thibela-mafu ka linakotsohle.	Ho laoloetsubuhlellano le ho bula ho tloha ka 08:00 hoseng ho fihlela ka 04:00 mantsiboea. Ho sebeliso-senyanyatsisa ho thibela-mafu ka linakotsohle.	Ho laoloetsubuhlellano le ho bula ho tloha ka 08:00 hoseng ho fihlela ka 04:00 mantsiboea. Ho sebeliso-senyanyatsisa ho thibela-mafu ka linakotsohle.
Bank ATMs	Salary and other Payments should be made through electronic channels. Restrict the cash economy	Salary and other Payments should be made through electronic channels. Restrict the cash economy	Salary and other Payments should be made through electronic channels. Restrict the cash economy	Salary and other Payments should be made through electronic channels. Restrict the cash economy
Li butsoe	Mabenkele a butsetsoe ka botlalo ho nitse ho lateloa liphelotisa boipaballo ba COVID-19	Ho laoloetsubuhlellano le ho bula ho tloha ka 08:00 hoseng ho fihlela ka 08:00 mantsiboea. Ho sebeliso-senyanyatsisa ho thibela-mafu ka linakotsohle.	Ho laoloetsubuhlellano le ho bula ho tloha ka 08:00 hoseng ho fihlela ka 06:00 mantsiboea. Ho sebeliso-senyanyatsisa ho thibela-mafu ka linakotsohle.	Ho laoloetsubuhlellano le ho bula ho tloha ka 08:00 hoseng ho fihlela ka 04:00 mantsiboea. Ho sebeliso-senyanyatsisa ho thibela-mafu ka linakotsohle.
Bank ATMs	Salary and other Payments should be made through electronic channels. Restrict the cash economy	Salary and other Payments should be made through electronic channels. Restrict the cash economy	Salary and other Payments should be made through electronic channels. Restrict the cash economy	Salary and other Payments should be made through electronic channels. Restrict the cash economy
Meputso le lipatalatsohle li etsoe ka tšebeliso eamaramang-rang	Meputso le lipatala tsohle li etsoe ka tšebeliso eamaramang-rang	Meputso le lipatalatsohle li etsoe ka tšebelisoamaramang-rang	Meputso le lipatalatsohle li etsoe ka tšebelisoamaramang-rang	Meputso le lipatalatsohle li etsoe ka tšebelisoamaramang-rang

Social Grants	Social Grants Payments should be made through electronic channels.	Social Grants Payments should be made through electronic channels.	Social Grants Payments should be made through electronic channels.	Social Grants Payments should be made through electronic channels.	Social Grants Payments should be made through electronic channels.
	Li lefshoe ka tšebelisoa-marang-rang	Li lefshoe ka tšebelisoa-marang-rang	Li lefshoe ka tšebelisoa-marang-rang	Li lefshoe ka tšebelisoa-marang-rang	Li lefshoe ka tšebelisoa-marang-rang
Cross Border Money Transfer	Introduce one-way lane in shops	Introduce one-way lane in shops	Introduce one-way lane in shops	Introduce one-way lane in shops	Introduce one-way lane in shops
	Ho be le mocha o lemong o ikamahyang le lipheho elotsabophelotsatsireletseho.	Ho be le mocha o lemong o ikamahyang le lipheho elotsabophelotsatsireletseho.	Ho be le mocha o lemong o ikamahyang le lipheho elotsabophelotsatsireletseho.	Ho be le mocha o lemong o ikamahyang le lipheho elotsabophelotsatsireletseho.	Ho be le mocha o lemong o ikamahyang le lipheho elotsabophelotsatsireletseho.
Clothing shopping	Permitted to operate at normal hours while observing COVID-19 protocols.	Permitted to operate at normal hours, while observing COVID-19 protocols.	Permitted and open from 08:00am to 08:00pm, while observing COVID-19 protocols.	Permitted and open from 08:00am to 06:00pm, while observing COVID-19 protocols.	Not Permitted
Mabenkele a liphahlo	Ho butsoe ho ntso ho latetsoemelaonaea COVID-19.	Ho butsoe ho ntso ho latetsoe melaoana ea COVID-19.	Li buletsoe ho sebetsa ho tloha ka 08:00 hoseng ho fihlela ka 08:00 mantsi-buoa.	Li buletsoe ho sebetsa ho tloha ka 08:00 hoseng ho fihlela ka 06:00 mantsi-buoa, mme ho se itekannogoe ka liaparo	Li koetsoe
Public places, Malls, Banks, & Major public service centres	Introduce infra-red temperature screening, masks wearing and sanitizing at the entrance, to monitor compliance at the entrance	Introduce infra-red temperature screening, masks wearing and sanitizing at the entrance, to monitor compliance at the entrance	Introduce infra-red temperature screening, masks wearing and sanitizing at the entrance, to monitor compliance at the entrance	Introduce infra-red temperature screening, masks wearing and sanitizing at the entrance, to monitor compliance at the entrance	Introduce infra-red temperature screening, masks wearing and sanitizing at the entrance, to monitor compliance at the entrance

Libaka tsohle tsa ts'e-beletso moo batho ba eang ka bongata	Ho fanoe ka tšebeliso e tlamang ea ho hlahloba mocheso le ho netefatsa hore batho bohle ba ikamahanya le lipehelo tsa bophelo tsa tsireletseho ha ba kena menyako	Ho fanoe ka tšebeliso e tlamang ea ho hlahloba mocheso le ho netefatsa hore batho bohle ba ikamahanya le lipehelo tsa bophelo tsa tsireletseho ha ba kena menyako	Ho fanoe ka tšebeliso e tlamang ea ho hlahloba mocheso le ho netefatsa hore batho bohle ba ikamahanya le lipehelo tsa bophelo tsa tsireletseho ha ba kena menyako	Ho fanoe ka tšebeliso e tlamang ea ho hlahloba mocheso le ho netefatsa hore batho bohle ba ikamahanya le lipehelo tsa bophelo tsa tsireletseho ha ba kena menyako
Cultural and Creative Industries	Permitted	Open based on entertainment Industry protocols.	Open based on entertainment Industry protocols.	Restricted BUT allowed for promotion and sale of art.
Bonono le bochaba	Li lumelletsoe	Li buletsoe ka lipehelotsa Litaba tsaboithabiso (entertainment industry)	Li buletsoe ka lipehelotsa Litaba tsaboithabiso (entertainment industry)	Ha li a lumelloa

Commercial Agricultural and Livestock Activities	Permitted	Permitted	Permitted
Temo	Temo e lumelletsoe	Temo e lumelletsoe	Temo e lumelletsoe
Street Vendors	Permitted while observing COVID-19 protocols.	Permitted while observing COVID-19 protocols.	Permitted only street vendors selling vegetables and fruits.
Baitšokoli	Baitšokoli balumelletsoe ho hoebabaipapitsise le lipehelotsa COVID-19	Baitšokoli balumelletsoe ho hoeba hoipapitsise le lipehelotsa bophelo tsa tsireletso, mme ba roale limonkoanahapebahlapematsoho le ho sanitizer khafetsaba bile basielanasebaka samitara le halofoli-pakeng	Baitšokolibalumelletsoe ho hoeba hoipapitsise le lipehelotsabophelotsatsireletso. mmebaroalelimonkoanahapebahlapematsoho le ho sanitizer khafetsaba bile basielanasebakasamitara le halofoli-pakeng
Tourism Industry	Accommodation venues open with 100% occupancy	Accommodation venues open with 100% occupancy and identification registration. No buffet service, serve á la carte meals only.	Accommodation venues open with 100% occupancy and identification registration. No buffet service, serve á la carte meals only. Temo e lumelletsoe Public/private bar not opened.
	Allow conferences, meetings, and workshops at 50% capacity of the conference facility. Allow one hour disinfection between meetings/workshops.	Allow conferences, meetings, and workshops at 50% capacity of the conference facility. Participants, facilitators and organizers should wear facemasks at all times. Allow one hour disinfection between meetings/work-	Allow conferences, meetings, and workshops at 25% capacity of the conference facility. Participants, facilitators and organizers should wear facemasks at all times.

Libakatsakamoheloe- abaeti li buloe- joalokamehla	Libaka tsa kamohelo ea baeti li buloe. Baeti ba se ingoathele lijo.	Libakatsakamoheloeabaeti li buloe. Baetiba se in- goathelelijo.	Libakatsakamoheloeabaeti li buloe. Baetiba se in- goathelelijo.	Libakatsohletsakamoheloe- abaeti li koetsoe
	Ho buletsoe liphutheho ka 50% ea sebaka sa li- phutheho. Ho roaloe limonkoana ka linako tsohle. Ho hloekisoe se- baka sa phutheho hora pele- phutheho e nngoe e qala. Ho lateloeipehelotsa COVID- 19.	Ho buletsoeliphutheho ka 50% easebakasaliphutheho. Ho roaloe limonkoana ka linakotsohle. Ho hloekisoe- sebakasaphutheho hora pelephutheho e nngoe e qala. Ho lateloeipehelotsa COVID-19.	Ho buletsoeliphutheho ka 25% easebakasaliphutheho. Ho roaloe limonkoana ka linakotsohle. Ho hloekisoe- sebakasaphutheho hora pelephutheho e nngoe e qala. Ho lateloeipehelotsa COVID-19.	

Gambling Industry	Operate at full capacity	Casino: the number of persons entering a casino shall not exceed 50%, based on the available floor space of the casino. Disinfect machines before use by the next person.	Casino: the number of persons entering a casino shall not exceed 25%, based on the available floor space of the casino. Disinfect machines before use by the next person.	Not Permitted
	Sport betting: the number of persons entering a sports betting site shall be determined by 1.5-meter social distancing. Clients must vacate the betting site immediately after placing their bets. Television screening is not allowed. Limited Pay-Out Machines (LPMs): Operate at 50% capacity of LPM space.	Sport betting: the number of persons entering a sports betting site shall be determined by 1.5-meter social distancing. Clients must vacate the betting site immediately after placing their bets. Television screening is not allowed. Limited Pay-Out Machines (LPMs): Operate at 50% capacity of LPM space. Allow only independent site operators not sharing space with liquor and restaurant business. Casino, Sporting Betting and LPMs must open at 07:00am and close at 08:00pm, register clients and observe COVID-19 protocols. Strictly no food and alcohol sold.	Sport betting: the number of persons entering a sports betting site shall be determined by 1.5-meter social distancing floor. Clients must vacate the betting site immediately after placing their bets. Television screening is not allowed. Limited Pay-Out Machines (LPMs): Operate at 50% capacity of LPM space. Allow only independent site operators not sharing space with liquor and restaurant business.	
	Casino, Sporting Betting and LPMs must open at 07:00 am and close at 08:00 pm.register clients and observe COVID-19 protocols. Strictly no food and alcohol sold.	Casino and Sporting Betting must open at 8:00a.m and close at 06:00pm, register clients and observe COVID-19 protocols. Strictly no food and alcohol sold.	Casino and Sporting Betting must open at 8:00a.m and close at 06:00pm, register clients and observe COVID-19 protocols. Strictly no food and alcohol sold.	

Li lumelletsoe ho se-betsa	Casino: e butsoe ka 50% ea sebaka. Hloekisa mechini hang ha motho a qeta ho bapala.	Casino: e butsoe ka 50% easebaka. Hloekisamechini hang ha motho a qeta ho bapala.	Li koetsoe
Sport betting: Ho lumelletsoe feela hore bareki ba beche, hang-hang ba be batsamae. Seale moea-pono ha se ea lumelloa ho shebelloa. Limited Pay-out Machines (LPM): Li lumelletsoe ka 50% ea sebaka. Ho lumelletsoe feela ba sa kopan-elang sebaka le mothamahane le matlo a lijo.	Sport betting: Ho lumelletsoe feelalahorebarekibabeche, hang-hang ba be batsamae. Sealemoea-pono ha se ealumelloa ho shebelloa. Limited Pay-out Machines (LPM): Li lumelletsoe ka 50% easebaka. Ho lumelletsoe feelalahorebarekibabeche, hang-hang ba be batsamae. Sealemoea-pono ha se ealumelloa ho shebelloa. Limited Pay-out Machines (LPM): Li lumelletsoe ka 50% easebaka. Ho lumelletsoe feelalahorebarekibabeche, hang-hang ba be batsamae. Sealemoea-pono ha se ealumelloa ho shebelloa.	Sport betting: Ho lumelletsoe feelalahorebarekibabeche, hang-hang ba be batsamae. Sealemoea-pono ha se ealumelloa ho shebelloa. Limited Pay-out Machines (LPM): Li lumelletsoe ka 50% easebaka. Ho lumelletsoe feelalahorebarekibabeche, hang-hang ba be batsamae. Sealemoea-pono ha se ealumelloa ho shebelloa.	
Ba buletsoengba bule ka 07:00 hosengbakoale ka 08:00 mantsiboea, bangolisebarekibantsebaikamahantse le lipehelotsa COVID-19. Lijo le joala li thibetsoe.	Ba buletsoengba bule ka 07:00 hosengbakoale ka 08:00 mantsiboea, bangolisebarekibantsebaikamahantse le lipehelotsa COVID-19. Lijo le joala li thibetsoe.	Ba buletsoengba bule ka 07:00 hosengbakoale ka 06:00 mantsiboea, bangolisebarekibantsebaikamahantse le lipehelotsa COVID-19. Lijo le joala li thibetsoe.	

Restaurants & Fast Foods	Operate with full capacity	Operate with 50% capacity for sit-ins up to 10:00pm. Strictly register for entrance with IDs and vaccination certificates on prescribed Covid-19 forms for sit-ins with alcohol.	Operate with 50% capacity for sit-ins from 06:00am to 09:00pm. Alcohol sale remain as for take-out only	Operate with take-aways only from 08:00am to 06:00pm. Take-aways must include sale of alcohol from Monday to Thursday within 08:00a.m to 06:00 p.m.	Not Permitted
Mabenkele a rekisanglijo	Li buletsoehosebetsa ka hofelletseng	Li buletsoehorekisa ka 50% eosebakhokenyellelsa le mothamahane. Ho buloehofihlela ka 10:00pm. Ba lulangfats' ebakene ka hoingolisa ka IDs le likaretisakenteloea COVID-19.	Li buletsoehorekisa ka 50% eosebakhobajellangka-hare. Ho buloe ka 06am, hokoaloe ka 09:00pm.Mothamahaneona 08:00am, hokoaloe ka 09:00pm.	Li buletsoehorekisa ka honkaliphuthelohanafelam-melikenyelelitsemothamahanehotlohaMantahaohoisaL abone. Ho buloe ka 08:00am, hokoaloe ka 06:00pm.	Li koetsoekaofelahaotsona
Liquor Stores (wholesalers, off-beens&canteens)andNightclubs	All liquor stores open while observing COVID-19 protocols.	Liquor stores operate from Monday to Sunday, all closing and not operating beyond 10:00pm, allowed for sit-ins at 50% capacity of the liquor store, and everyone strictly enter by registering with IDs and vaccination certificates on prescribed Covid-19 forms. Nightclubs allowed to operate for sit-ins at 50% capacity of the club, and everyone strictly enter by registering with IDs and vaccination certificates on	Liquor stores operate from Monday to Sunday. Operate from 08:00am until 08:00pm and take-out only away from the liquor premises and streets but to drink at home.	Liquor stores operate from Monday to Thursday. Operate from 10:00a.m until 06:00p.m and take-out only away from liquor premises and streets but to drink at home with restricted quantities per person: half case for 1% to 10% alcohol content; 6 litres for 11% to 20% alcohol content and one litre for 21%+ alcohol content.Nightclubs completely closed	All Liquorwholesalers, off-sales, public bars, shebeen, canteens and nightclubs to be completely closed

Walk-In, Over the Counter, Essential Services (Banks, Financial Institutions, Utilities, Communications Companies and major service centres)	Permitted	Resume operations while observing COVID-19 protocols	Resume operations according to the discretion of the institution based on COVID-19 risk assessment. Use digital payment channels to restrict cash economy.	Operate with 50% maximum staff capacity from 08:00a.m to 06:00pm. Use digital payment channels to restrict cash economy	Introduce day shifts for all sectors. Normal banking hours will apply. Use digital payment channels to restrict cash economy
Litsitsalitšebelsetsoe salibanka, insurance, motlakase, le mehala	Li buletsoe	Li lumeletsoe ho sebeta ho ipapisitsoe le melaoanaea COVID-19. Bohle ba nkoe mocheso, bangolisoe ka tokamane ea boitsibiso le karete ea kentelo ea COVID-19,	Ho sebetsoe ka tumel-locamohiriapapisitse le sekhhahlasatšoaetsoea COVID-19, ho lateloe liphehelotsa COVID-19.	Ho sebetsoe ka basebetsibaetsang 50% ho tloha ka 08:00 hoseng ho isa 06:00 mantsiboea.	Ho kengoe-mekhhahlelooaets' ebetso le ho lefellalets' ebeletso ka marang-rang e le ho qobats' ubuhlellano.

Filling Stations	Open 24hrs	Open 24hrs	Open 24hrs	Open 24hrs	Open 24 hrs Deli cooked food section is closed
	Li lumelletsoe ho se-betsa li-betsa lihoratse 24	Li lumelletsoe ho se-betsa li-horatse 24	Li lumelletsoe ho se-betsa li-horatse 24	Li lumelletsoe ho se-betsa li-horatse 24	Li lumelletsoe ho se-betsa li-horatse 24. Thekiso eaijijot-sephehiloeng e koetsoe
Hair salons, barbers, and nail salons	Permitted	Resume operations, while observing COVID-19 protocols.	Open from 08:00am to 08:00pm.	Open. To operate on appointment only from 08:00am to 06:00pm.	Completely closed
	Li lumeletsoe ho se-betsa ho ipapisitsoe le lipehelotsa COVID-19	Li lumeletsoe ho se-betsa ho ipapisitsoe le lipehelotsa COVID-19	Li lumeletsoe ho se-betsa ka ho qobats' ubuhlellanoho tloha ka 08:00 hoseng ho isa08:00 mantisibuaa. Melaoanaea Covid-19 e lateloe ka nakotsohle.	Li lumelletsoe ho se-betsa ka ho qobats' ubuhlellano. Ho sebeletsoemotho ka tumellanoekopano ho tloha ka 08:00 hoseng ho isa06:00mantisibuaa.	
Libakatsa ho loha le ho kuta moriri le holokisamanala				Melaoanaea Covid-19 e lateloe ka nakotsohle.	Li koetsoekaoefelaohatsona

Any other businesses, public, private and NGO institutions	Permitted All officers and employees in business, public, private and NGO institutions must strictly screen, register with IDs and vaccination certificates on prescribed Covid-19 form and sanitize at the entrance. Masks must be worn at all times and ensure physical distancing while observing all other COVID-19 protocols.	Permitted All officers and employees in business, public, private and NGO institutions must strictly screen, register with IDs and vaccination certificates on prescribed Covid-19 form and sanitize at the entrance. Masks must be worn at all times and ensure physical distancing while observing all other COVID-19 protocols.	Resume operations according to the discretion of the institution based on COVID-19 risk assessment. All officers in business, public, private and NGO institutions must strictly screen, register with IDs and vaccination certificates on prescribed Covid-19 form and sanitize at the entrance. Masks must be worn at all times and ensure physical distancing while observing all other COVID-19 protocols.	Permitted with 50% capacity of staff with rotation. Operate from 08:00am to 04:00pm All officers in business, public, private and NGO institutions must strictly screen, register with IDs and vaccination certificates on prescribed Covid-19 form and sanitize at the entrance. Masks must be worn at all times and ensure physical distancing while observing all other COVID-19 protocols.	Work from home only
Litsitse ling tsalitshebeletsotsakhoabo, sechaba, le tseikemetseng	Permitted Bahlanka bohle ba sebetsoe ka 50% eabasebetsibachenchamahotlamosebetsingka liphelotsa COVID-19. Bahlanka bohle ba sebetsoe ka 50% eabasebetsibachenchamahotlamosebetsingka liphelotsa COVID-19.	Ho sebetsoe ka tumello ea mohiri a ipapisitse le sekhahlasatsoaetsoea COVID-19. Ho lateloe liphelelota COVID-19 Bahlanka bohle ba sebetsoe ka 50% eabasebetsibachenchamahotlamosebetsingka liphelotsa COVID-19.	Ho sebetsoe ka 50% eabasebetsibachenchamahotlamosebetsingka liphelotsa COVID-19. Bahlanka bohle ba sebetsoe ka 50% eabasebetsibachenchamahotlamosebetsingka liphelotsa COVID-19.	Ho sebetsoe ka 50% eabasebetsibachenchamahotlamosebetsingka liphelotsa COVID-19. Bahlanka bohle ba sebetsoe ka 50% eabasebetsibachenchamahotlamosebetsingka liphelotsa COVID-19.	Li koetsoe
	Permitted Bahlanka bohle ba sebetsoe ka 50% eabasebetsibachenchamahotlamosebetsingka liphelotsa COVID-19. Bahlanka bohle ba sebetsoe ka 50% eabasebetsibachenchamahotlamosebetsingka liphelotsa COVID-19.	Ho sebetsoe ka tumello ea mohiri a ipapisitse le sekhahlasatsoaetsoea COVID-19. Ho lateloe liphelelota COVID-19 Bahlanka bohle ba sebetsoe ka 50% eabasebetsibachenchamahotlamosebetsingka liphelotsa COVID-19.	Ho sebetsoe ka 50% eabasebetsibachenchamahotlamosebetsingka liphelotsa COVID-19. Bahlanka bohle ba sebetsoe ka 50% eabasebetsibachenchamahotlamosebetsingka liphelotsa COVID-19.	Ho sebetsoe ka 50% eabasebetsibachenchamahotlamosebetsingka liphelotsa COVID-19. Bahlanka bohle ba sebetsoe ka 50% eabasebetsibachenchamahotlamosebetsingka liphelotsa COVID-19.	Li koetsoe

5.3 GENERAL MITIGATING MEASURES

Activity/Sector	SITUATION LEVEL 0	SITUATION LEVEL 1	SITUATION LEVEL 2	SITUATION LEVEL 3	SITUATION LEVEL 4
	LOW RISK OF TRANSMISSION	LOW RISK OF TRANSMISSION CT1	MODERATE RISK OF TRANSMISSION CT2	HIGH RISK OF TRANSMISSION CT3	VERY HIGH RISK OF TRANSMISSION CT4
WHO Protocols	Regular washing of hands with soap & running water for 40-60 seconds or sanitizing for 20 seconds; wearing of face masks all the time outside own residential home; physical distancing from others (1.5 metres) and avoiding crowded places; avoiding long physical meetings in unventilated indoor spaces; using a tissue when sneezing/coughing & disposing it off safely immediately or sneezing into your elbow where you have no tissue; avoid touching your face, eyes, nose and mouth; and self isolate at home when experiencing minor symptoms e.g cough, headache, mild-fever until you recover. Regularly disinfect frequently touched surfaces.	Regular washing of hands with soap & running water for 40-60 seconds; wearing of face masks all the time outside own residential home; physical distancing from others (1.5 metres) and avoiding crowded places; avoiding long physical meetings in unventilated indoor spaces; using a tissue when sneezing/coughing & disposing it off safely immediately or sneezing into your elbow where you have no tissue; avoid touching your face, eyes, nose and mouth; and self isolate at home when experiencing minor symptoms e.g cough, headache, mild-fever until you recover. Regularly disinfect frequently touched surfaces.	Regular washing of hands with soap & running water for 40-60 seconds or sanitizing for 20 seconds; wearing of face masks all the time outside own residential home; physical distancing from others (1.5 metres) and avoiding crowded places; avoiding long physical meetings in unventilated indoor spaces; using a tissue when sneezing/coughing & disposing it off safely immediately or sneezing into your elbow where you have no tissue; avoid touching your face, eyes, nose and mouth; and self isolate at home when experiencing minor symptoms e.g cough, headache, mild-fever until you recover. Regularly disinfect frequently touched surfaces.	Regular washing of hands with soap & running water for 40-60 seconds; wearing of face masks all the time outside own residential home; physical distancing from others (1.5 metres) and avoiding crowded places; avoiding long physical meetings in unventilated indoor spaces; using a tissue when sneezing/coughing & disposing it off safely immediately or sneezing into your elbow where you have no tissue; avoid touching your face, eyes, nose and mouth; and self isolate at home when experiencing minor symptoms e.g cough, headache, mild-fever until you recover. Regularly disinfect frequently touched surfaces.	Regular washing of hands with soap & running water for 40-60 seconds; wearing of face masks all the time outside own residential home; physical distancing from others (1.5 metres) and avoiding crowded places; avoiding long physical meetings in unventilated indoor spaces; using a tissue when sneezing/coughing & disposing it off safely immediately or sneezing into your elbow where you have no tissue; avoid touching your face, eyes, nose and mouth; and self isolate at home when experiencing minor symptoms e.g cough, headache, mild-fever until you recover. Regularly disinfect frequently touched surfaces.

touched surfaces.

Lipehelo tsa bophelo tsa boits'ireletso

Hlapa matsoho khafetsa ka sesepa le metsi a phal- lang kapa o sanitise moo metsi a leng sieo; roala mask hang ha otsoa lapeng; sielana sebaka le batho ba bang sa limitara tse 1.5; qoba ho ba moo batho ba khobokaneng ka bongata le liphutho tse telele tsa ka moo ho ikoaletsoeng ho sena moea o lekaneng; se- belisa tissue ha o thimola o be o e lahlele moo ho bolokehileng kapa o se- belise setsoe ha o sena tissue; qoba ho itsoara sefahleho, mahlo, linko le molomo; o ikoalle le ho ipolokahae ha o hohlola, ona le mokhohlane, le ho tsoaroa ke hloho ho fih- lela o folile. Hloekisa sebaka seo o se tsoarang le ho sebeletsa ho sona khafetsa.	Hlapa matsoho khafetsa ka sesepa le metsi a phal- lang kapa o sanitise moo metsi a leng sieo; roala mask hang ha otsoa lapeng; sielana sebaka le batho ba bang sa limitara tse 1.5; qoba ho bamoo batho ba khobokaneng ka bongata le liphutho tse telele tsa ka moo ho ikoaletsoeng ho sena moea o lekaneng; se- belisa tissue ha o thimola o be o e lahlele moo ho bolokehileng kapa o se- belise setsoe ha o sena tissue; qoba ho itsoara sefahleho, mahlo, linko le molomo; o ikoalle le ho ipoloka hae ha o hohlola, ona le mokhohlane, le ho tsoaroa ke hloho ho fih- lela o folile. Hloekisa sebaka seo o se tsoarang le ho sebeletsa ho sona khafetsa.	Hlapa matsoho khafetsa ka sesepa le metsi a phal- lang kapa o sanitise moo metsi a leng sieo; roala mask hang ha otsoa lapeng; sielana sebaka le batho ba bang sa limitara tse 1.5; qoba ho bamoo batho ba khobokaneng ka bongata le liphutho tse telele tsa ka moo ho ikoaletsoeng ho sena moea o lekaneng; se- belisa tissue ha o thimola o be o e lahlele moo ho bolokehileng kapa o se- belise setsoe ha o sena tissue; qoba ho itsoara sefahleho, mahlo, linko le molomo; o ikoalle le ho ipoloka hae ha o hohlola, ona le mokhohlane, le ho tsoaroa ke hloho ho fih- lela o folile. Hloekisa sebaka seo o se tsoarang le ho sebeletsa ho sona khafetsa.	Hlapa matsoho khafetsa ka sesepa le metsi a phal- lang kapa o sanitise moo metsi a leng sieo; roala mask hang ha otsoa lapeng; sielana sebaka le batho ba bang sa limitara tse 1.5; qoba ho bamoo batho ba khobokaneng ka bongata le liphutho tse telele tsa ka moo ho ikoaletsoeng ho sena moea o lekaneng; se- belisa tissue ha o thimola o be o e lahlele moo ho bolokehileng kapa o se- belise setsoe ha o sena tissue; qoba ho itsoara sefahleho, mahlo, linko le molomo; o ikoalle le ho ipolokahae ha o hohlola, ona le mokhohlane, le ho tsoaroa ke hloho ho fih- lela o folile. Hloekisa sebaka seo o se tsoarang le ho sebeletsa ho sona khafetsa.
---	---	---	--

Flexiwork arrangement (employees work from their homes)

Across all sectors

Across all sectors

Across all sectors

Across all sectors

Across all sectors

Across all sectors

Availability of Business Continuity Plans	Across all sectors	Across all sectors	Across all sectors	Across all sectors	Across all sectors
Avoid community infections by adhering to practical boundaries	All districts	All districts	All districts	All districts	All districts
Public Drinking	Not Permitted	Not Permitted	Not Permitted	Not Permitted	Not Permitted

